

«Норуот
күүһэ —
көмүөл
күүһэ!»

ЭНСИЭЛИ

2013 сыл
От ыйын
6 күнэ
Субуота
№ 93-94 (10864)

1935 сыл алтынны 5
күнүгэр төрүттэммитэ

Нам улууһун хаһыата

1996, 2005, 2009 сылларга
«Сыл бастын хаһыата»

19-с Манчаары Оонньуулары

Чурапчы түһүлгэтигэр үктэммипит номнуо төрдүс күнэ буолла. Тыһааһыннаах киирсилэр буола тураллар, стадион иһэ доргучу ыһыһынан-хаһынан дуурайар, спортсменнар түөрт сыл устата ингэриммит албастаах сатабыллара, сайыннарбыт уохтара көнүл сөптөөх хайысханан дьөлүтэ көтөн тахсар кэмнэрэ кимэн киирдэ.

От ыйын 2-3 күннэригэр гиря анһааччыларга киирсии буолан ааста. Мөлтөх нһиэрбэлээх киһи уйбат балаһыанһа саҕаланһабыттан бүтүөр диэри турда. Гиревиктары кытта тэбис-тэһинэ бу спорт көрүнүн сэнгээрээччилэр уу курулас буолан, тиритэ-хорута, бэлэстэрин аһыммакка киирсибит тэһэ сананһылар. Ол курдук, туохха да тэһнэспэт, кыайыы амтанын билэр өрөгөйдөөх түгэни Наммыт гиревиктара көрдөрдүлэр. Дьахталларга Наталья Ким 1 миэстэни ыһыан ылла, Розалия Сидо-



МАС ТАРДЫҤААЧЧЫЛАР БОЛБОМТОНУ ТАРТЫЛАР

киин улууустар икки ардыларыгар хамаандабыт 9-с буолла, уопсай ааһыыга 39 хамаандаттан — 12-с. Финалга 8 киһи киирбиттэн, Намтан 2 спортсмен киирдэ. Биирдиилээн киирсиигэ ветераннарга Владимир Сивцев 15 хамаандаттан 1-кы миэстэни эрэллээхтик ылла, спорт маастарыгар кандидат нуорматын толордо, 39 хамаандаттан — 5-с. 17 хамаандаттан 3-с миэстэҕэ улуус үүнэн эрэр чабылхай спортсмена, быйыл оскуоланы бүтэрбит Аэлиита Сокольникова бэйэтин бөлөһөр таһыста, ону таһынан 39 хамаандаттан — 7-с, биир дойдулааһын Петр Протопоповы кытта 2-с разряд нуорматын толордулар. Аэлиита «Финалга тахсан баран дьон аныгы, сыаналаах «Вальтер» диэн саалаахтарын, бэйэм МР-даах турарбын көрөн санаам олус түспүтэ, «умайан» хаалбытым, мин итинник саанан ыһпытым буоллар ыраах барыам эбит, илин былдыһааччыларбар ыраахтаргы үөскэтиэм этэ» диэн санаатын үллэстэр. Сүүрүүгэ уолаттартан 100 м Айхаллаан Местников 11.84.6 биризмэ көрдөрүүлээх 5-с миэстэ буолла.

Бүгүһүн күн, ол эбэтэр от ыйын 3 күнүн туругунан Чурапчыга балаһыанһа маннык. Ардах түһүлгэни сытыһытынан сибээстээн хапсаһайы сарсынны күн сарсыардатыгар

■ Репортаж

хан ситиһини-ни бырааттыылар — Нам чулуу спортсменнара — Анатолий Гладков, Артем Варданян, ону тэһэ Евгений Иванов аһаллылар. Уолаттар Манчаары Оонньууларын рейтингин өрө таһаардылар, хаһаанһытааһар да элбэх көрөөччүнү түһүлгэни тула мустулар. Эрийсииллээх киирсии түмүгэр Евгений Иванов 105 кг үөһэ ыһааһынна 2-с миэстэҕэ таһыста. Бырааттыылар бэйэ-бэйэлэрин кытта күөн көрсөн бастакы миэстэни былдыһар буоллулар. «Ким кыайара эбитэ буолла?» диэн санаа субу-субу кииртэлээтэ, көрөөччүлэр симикти эрэнэ кэтэстилэр, балаһыанһа улам-улам күүрэн истэ. Уопсай хомолтоҕо бырааттыылар дьүөрэлэһэн баран, Артем Варданян 2-с миэстэҕэ бэйэтин баһатынан киирэн биэрэн, Анатолий Гладков чемпион үрдүк аатын ылла. Бу көрүннэ сүгүрүйээччилэр үгүстэрэ балаһыанһа итинник тосту уларыбытыттан хомойбуттара биллэр, ол эрэн спортсменнар



дьүөрэлэһэн туран ылыммыт быһаарыылары ырытыллыыга көрүлүбөт, улаханнык убаастанар. Дьэ, бу курдук Нам чулуу мас тардыһааччылары дьон кутун абылаатылар, Нам улууһа чулуу уолаттардааһын Чурапчы дьонугар иһитиннэрдилэр.

Буулдыанан ыһыыга эмиэ тура турбатыбыт. Финалга киирэн

көһөрдүлэр. Быһа сангарбат туһугар, бити-билгэни итэһэйэр буолбут быһыыбынан, эрдэтинэ эрэнэр спортсменнарбыт ааттары ааттыыры наадата суоһунан ааһабын.

Н. АНДРЕЕВА,
Нам-Чурапчы



рова иккис бочуоттаах миэстэҕэ таһыста. Эр дьонноҕо Павел Иванов 105 кг ыһааһынна — 3 м., Александр Винокуров — 2 м. Толору дьоллонон кыайыы пьедесталын чыпчаалын баһылаан

биер дойдулаахтарын куттарын аймаатылар, үрдүгү дабайарга эрэл кымын үөскэтилэр, күүстээх санааны ингэрдилэр, инники ситиһиллэргэ суол астылар.

Атах баттаһа от ыйын 3 күнүгэр мас тардыһытыгар ула-

хаачыстыбалаах, кырыымчык аһылыгынан кыстыгы туоратылар. Кэлэр кыстыкка маннык балаһыанһа хатыламмата буоллар...

Быйыл улуус үрдүнэн 37000 тонна оту оттуур сорук турар. Ити иһиттэн, тыһааһыстыбатын тэрилтэлэринэн 4518 т, бааһынай хаһаайыстыбаларынан 10816 т, кэтэх хаһаайыстыбаларынан

Оттоһун-2013

Былырыын улуу Өлүөнэ эбэбит сай ортоҕо халааннан арыыларга, кытылга баар ходуһалар үгүстэрэ ууга бараннар, оттоммут отторо былдыһан сүөһү, сылгы иһиттэһэн дохуоттанан олоорооччуларга уустук балаһыанһаны үөскэппитэ. Уу ылбыт ходуһаларыттан үчүгэй

ОТТУУР КЭММИТ ТИЙЭН КЭЛЛЭ...

хаачыстыбалаах от оттоммотоҕо. Онно эбии үгүс хаһаайыстыбалар сыллата олус хойутаан, тардыллан, «абааһы мунһаһын» кэнниттэн оттоһунна киирэр буолбуттара хаачыстыбалаах оту ылар кыаһы биэрбэтин, ыктарылааһын, мүлчүргэннээһин билэллэр эрээри хойутаан киирбиттэрэ. Онон сорох хаһаайыстыбалар «ыт да сыппат» отун булунан сүөһүлэрин мөлтөх

21666 т от оттоһунуохтаах. Нэһиликтэргэ оттоһуну былана кыстаһахтаах сүөһүлэрин, сылгыларын аһсаанһынан тиирдиллибит. Ол курдук: Үөдэйгэ 3197 т, 1 Хомустааһа 2610 т, Партизанна 2314 т, Никольскайга 1612 т, Хамаһатта 1550 т, Хатын Арыыга 5429 т, Бетүһнэ 1972 т, Модукка 3057 т, Хатырыкка 2297 т, Маймаһа 438 т, Түбөҕэ 1670 т, Арбынна 916 т, Көбөкөһгө 1114 т, Фрунзеҕа



412 т, Искраҕа 638 т, Таастааһа 1233 т, Салбанна 1604 т, Ленскэйгэ 1488 т.

Сааскы халаан ууга ходуһалары сөпкө нүөлсүттэ, бэс ыйын устата бэртээхэй ардахтар курулатан аастылар. Ханна

да от үүннэ. Онон окко от ыйын бастакы күннэригэр бары күргүөмүнэн киириһин. Күндьылы сүтэрбэккэ хоннохтоотук оттоһун!

И. ИВАНОВ

СУРУТУУ - 2013

«Энсиэли» хаһаакка сибээс отделениеларынан, общественной сурутааччыларынан 2013 сыл иккис анарыгар сурутуу ыһтыллар.

2013 сыл иккис анарыгар сурутуу 6 ыйга — 378 солк., 3 ыйга — 189 солк., 1 ыйга — 63 солк. Хаһыат индексэ — 54889, нэдиэлэҕэ иккитэ тахсар.

**ТИЭТЭЙ!
СУРУТ!
ОЛОХТОН
ХААЛЫМА!**

**2013 сыл –
Тыа сириҥ сыла**

Ааспыт нэдиэлэ ортотугар биһиги улууспут бааһынайдарыгар биһир үөрүүлээх түгэн буолла. Ол курдук, РФ Тыатын хаһаайыстыбатын министерствота ылыммыт «Тыа хаһаайыстыбатын техникатын сагарды» программатын чэрчитинэн үлэлиир «Росагролизинг» диян тэрилтэни кытта түһэрсит дуогабардарыгар олобуран улууспут 3 бааһынай хаһаайыстыбата («Эгдээт» б/х, «Осипов» ИП, «Кэнкэмэ» б/х) 3 МТЗ-82-1 «Белорусь» тракторы куораттан ылан бэйэлэрэ сүүрдэн таһаарбытара.



**ҮЛЭЛЭРЭ ӨССӨ
ДАЛААҤЫННАНЫА**

Бу техникалары туруорсан ылыгыга, ажалтарыгыга, сайаапкалааһыңга элбэх сыратын Нам улуунун бааһынай хаһаайыстыбаларын (фермердэрин) ассоциациятын председателэ Екатерина Ивановна Стручкова биэрдэ. Онон техника ылар чиескэ тиксикит хаһаайыстыбалар баһылыктара М.В. Оконешникова («Эгдээт» б/х), С.Д. Осипов («Осипов» ИП), Л.В. Данилова («Кэнкэмэ» б/х) киһиэхэ махтаналларын биллэрэн Махтал суруктары тугтардылар уонна дьиэбэ үүнэр сибэккени бэлэктээтилэр.

түһэрибиттэр. Сорох хаһаайыстыбалар сайаапкалаан баран бастакы усунуоһу сорохтор төлөөбөккө, сорохтор ситэтэ суох төлөһө сылдьаллар эбит. Онон 7 тракторга уонна 4 прессподборщикка эрэ төлөһүү кыаллыбыт. Бу чэпчэтиллээх программаны техника ылар киһи төлүөхтөөх уопсай сууматытан 20%-нын эрэ төлүүр (тракторга 160 тыһ. солк., прессподборщикка 98 тыһ. 800 солк.) эбит. Онтон хаалбыт сууманы кредитинэн туһанааччы 5 сыл устата

сылга 5-6% эбии аабыллылаах төлөһүөхтээх. Онон бу программаны саҥа техниканы ылар олус табыгастаах буолсу. Ассоциация уонна тыа хаһаайыстыбатын управлениета оннуларын булбут, үлэлиилэрин көрдөрбүт хаһаайыстыбалары сэргэ саҥа хаһаайыстыба тэринэн үлэлээн эрэр дьону өйөөһүңгэ, техникалааһыңга тэгн усулубуйаны тэрийэр тускулу тутуспутун биһирэххэ эрэ сөп.

И. ИВАНОВ

Улуус нэһиликтэригэр

МОДУТ СИТИҤИИЛЭРЭ

Модут нэһилиэгин пенсионердара 18 киһи буолан Көбөкөн нэһилиэгэр хотугу зона ветераннарын спартакиадатыгар кыттан кэллилэр. Спорт 6 көрүңгэр күрэхтэһэн 2-с бочуоттаах миэстэни ылан үөрдүлэр-көтүлэр. Ол курдук, холбоһуктаах эстафетада 2-с, көрдөөх стартка 2-с, саанан ытыгыга 3-с, 200 уонна 400 м сүүрүүгэ 3-с, городки бырабытыгар 7-с, кубахтаан ыстаныгыга 4-с миэстэ буолдулар. Саамай элбэх мэтээли спорт 4 көрүңгэр ситиһиилээхтик кыттан республика биһир кизин туттар ветеран-спортсмена Васильев Ион Ионович ылла. Ядрихинская Розалия Семеновна сахалыы таҥас конкурсулар кыттан сыаналаах бириһинэн наһараадаланна. Городки бырабытыгар абсолютнай чемпионатка Попова Евдокия Ивановна эрэллээхтик бастаата. Уопсай түмүккэ Модут ветераннара 2-с миэстэбэ тахсаннар «Чэбдик» санаторийга босхо путевканы наһараадаланнылар. Путевканы нэһилиэк пенсионердарын олоһор көхтөөхтүк кыттар Винокурова Раиса Семеновнада биһир санаан үөрүүлээх быһыгыга-майгыга туттардылар.

Улуустан 1,5 мөл. солкуобай инженернай благоустройствода көрүлүнэ. Федеральной программада кириээн «Перспектива» кварталга уот, газ кириэ. Тыа сириҥ сайдытыгар аһаҥныт улуус тыатын хаһаайыстыбатын үлэһитэрин ыһаҥар уопсай күрэхтэр түмүктэринэн 2-с миэстэ буоллубут.

Үүт туттарааччылар аһааннара 45-кэ тийдэ. Модут орто оскуолатын 2 үөрэнээччитэ Павлова Сардаана (8 кылаас), Шамаева Мира (10 кылаас) Москватаары Н.Э. Бауман аатынан государственнай техническэй университет «Инникигэ харды» бүтүн Россиятаагы социальной программа иһинэн ытыгар «Академия юных» оскуола – семинарыгар бэс ыйын 15 күнүттэн 25 күнүгэр диэри Абхазия Республикатыгар ситиһиилээхтик кыттан кэллилэр. Ол курдук, 8 кылаас үөрэнээччитэ Павлова Сардаана «Лечение простудных заболеваний березовым соком на примере семьи Павловых в условиях Крайнего Севера» дакылаата проектар күрэхтэригэр дипломант буолла. 10 кылаас үөрэнээччитэ Шамаева Мира «Приобщение людей с инвалидностью к трудовой деятельности» бырайыага сэргэннэ, бу бырайыак олоххо практической суолтата улахаҥа бэлиэтэннэ. Бу 2 бырайыак кэлэр үөрэх сылыгар улуус, регион, республика, Россия таһымыгар ытыллар научнай-практической конференцияларга ситиһиилээхтик кытыахтара диян эрэнэбит.

Кэлэр сылга улууспутугар ытыллар республиканскай спартакиадада бэлэмнэнэн суол кытыгынаагы бэлиэлэри, нэһилиэк эстетическэй көстүүтүн тупсарыгыга үлэлэр күүскэ барыахтара.

А.Г. КОРЯКИНА

общественной корреспондент

**2013 сыл –
Тыа сириҥ сыла**

Ааспыт нэдиэлэбэ улуус ТХУ сүрүннүүр специалиһа Е.Н. Ильинаны уонна «Эрэл» ТХПК толорор директорын солбуйааччы А.В. Винокуровы кытта Партизан нэһилиэгин үүтү тутар, астыыр сыаҥар уонна «Туора күөл» диян үүттүгэннээх сайылыгар бара сырытыбыт.

абыах күн, тохтуу сылдыбыт. Сыабы көрөн-истэн, үлэһитэри кытта сээрэгэнэн баран «Туора күөлгэ» айаннаатыбыт. Сайылыкка тиэрдэр кутуу суоллара дэхсилэммит. Онон өр айаннаабакка, сахсыллыбакка этэнгэ тийидибит. Ахтылданнаах сайылыктарыгар совхоз, КП саҥаттан, «Кубалаах» ТХПК тэриллээбиттэн ыанньыксытга абыт, туох да энкилэ суох үлэлээбит үтүө үлэһиттэр, дьон бастыгы Мария Аммосова, Анастасия Корнилова биһир дойдулаахтарынаан – Анна Иванованын, Саргылаана Протопопованын, Ньургуйаана Николаеванын

хан. «Эрэл» ТХПК туппут үүтүн харчытын кэмигэр үүт туттарааччыларга ытыган иһэр эбит. Ол үрдүнэн «Кубалаах» кооператив үлэһиттэрэ туттарбыт үүттэрин харчытын баанҥа аспыт счегтара нолуок декларациятын «Кубалаах» ТХПК толорон түһэрбөккэ сабыллан муус устар ыйыттан баччаанга диэри ыла иликтэр. Онон кооператив хаһаайыстыбаннай ороскуоттарын сабынан, туттар, иһэр ууларын уу баһар массынаны көрдөһөн ажалтарыахтарын утары уунара суох буолан эрэйи көрбүттэр.

С айылыкка үрдүк күүрүүлээх уот дьон сайылыы тахсыахтарыттан ыла кириэн турар. Үүтү сойугар установкалара үлэлиир. «Эрэл» ТХПК электригэ уоту-күөһү көрө,



**САЙЫЛЫККА – ҮРҮҢ
ИЛГЭ КҮРЭБЭР**



Партизаннаагы сыахха маастарынан Ньургуйаана Григорьевна Местникова үлэлиир. Киһини кытта А.К. Гоголева, С.Н. Осипова, Н.Н. Иванов, В.И. Оконешникова иллээхтик-эйэлээхтик, үлэлэригэр эһиэти-нэстээхтик, үтүө суобастаахтык үлэли-хамсыы сылдыбаллар. Сыахтарын иһэ ып-ыраас. Биһиги сылдыбар кэммитигэр бары тиритэ-хорута үлэли сылдыбаллара. Бу сыахха Партизантан тутар үүттэрин таһынан Үөдэйтэн, 1 Хомустаахтан, Никольскайттан, Хамаҥаттан күннэ ортотунан 9 т 4 ц үүт тиэллэн кэлэн астанар эбит. Партизантан «Кубалаах» ТХПК-ын киллэрэн туран 64 кэтэх уонна бааһынай хаһаайыстыба үүт туттараллар. Сыах халаан уутун кэмигэр эрэ,

уонна ферма старшайа Елена Гуляеванын санаалара кэлэн, турунан, үөрэ-көтө үрүң илгэни үрүлүтэ сылдыбаллар. Үүт тутар пууннара, титиктэрэ ып-ыраас, үүт сойутар установкалара үлэли турар. «Кубалаахтар» күннэ ортотунан 1200 кг үүтү ыан, сойутан туттараллар. «Былырын бостуукпут үчүгэй буолан, арыый элбэҥи ыыр этибит», – дэһэллэр. Быйыл киһи көстүбөккэ Николай Барамыгин диян кырдыаһы бостуугунан анаабыттар. Бостууктара соробор сорох ынахтарын куоттартаан, сүтэрэн кэбиһэр эбит.

Сайылык үлэһиттэрэ «Эрэл» ТХПК салалтатыгар бостуук миһинэр атын булан, атыылаһан биэрбиттэригэр, үүтү биһир да күн өрөппөккө тийтэрэн иһэллэригэр махталлара ула-

тута өрөмүөнүү, оноро, эбээһинэһигэр кирибэт да үлэлэри бэйэтин санаатынан толоро сылдыбар эбит. Бу сайылыкка 6 сыллаагыта туруоруллубут ыыр установка 8 доильнай аппаратагыттан эрэйинэ чаастара, шлангалара эргэрэн, алдынан 6 эрэ, балартан да соробо абырах-самалык күүһүнэн, туттулаллар. Онон ыанньыксыттар ынахтарын бытааннык ыыллар, бириэмэлэрин сүтэрэллэр, эрэй-дэнэллэр эбит.

Дьыл баччатыгар дылы ынахтары буоһаты боппуруоһа быһаарыллыбатах. Улуус тыатын хаһаайыстыбатын управлениета бостуук атын уонна атыыр оҥуһу атыылаһыгы үбүнэн көмөлөспүт, хантан, кимтэн ылаахтаахтарын ыйан биэрбит да атыыр оҥустара баччаанга диэри аҥалыла, үөргэ ыгытылла, холбоно илик. «Кубалаах» ТХПК салайааччытынан нэһилиэк дьаһалтатыгар тыа хаһаайыстыбатын сүрүннүүр специалиһынан 1 сыл үлэлээбит Д.Н. Рыкунов үлэһиттэр сайылыкка тахсыахтарын эрэ иннинэ аһаҥныт. Онон олохтоох дьаһалта үлэ-



бэ оччо уопута суох, саҥа үлэлээн эрэр специалиска икки-үс үлэни сүктэрэн кэбиспитигэр киептэтэн быһаарыллыах да боппуруостары быһаарбакка, быһаартарбакка сыспыт-соспут эбит диян санааба кэллим.

Ыстатыйа бэлэмнэнэр кэмигэр Д.Н. Рыкунов: «Декларациябытын бүгүн туттарды-

быт. Счеппут аһыллар буолла. Сотору үүт харчытын дьоммор түңэтиэм», – диян үөрүүлээх сонунун кэспээтэ. Онон быһаарылла илик боппуруостара уталытыллыбакка тута быһаарылланнар үлэлэрэ-хамнастара оннун дьэ булар ини диян эрэнэ күүтүбүң.

И. ИВАНОВ

**Намнааҕы педколледж
50 сылыгар**

Илья Егорович Винокуров аатынан Намнааҕы педагогическай колледж 50 сылынан юбилейнай тэрээһин кизэн, дирин ис хоһоонноохтук ааста. Ордук хото бастакы выпуск – школьнай отделениены бүтэрбит хар маҕан баттахтаах, дьонно-сэргэ кизэнник биллэр, аатырбыт учууталларбыт Люция Николаевна Охлопкова, Дария Константиновна Прядезникова, Мария Михайловна Дьяконова, Александра Егоровна Пестерева дьүөгэлэрин Сахабыт сирин араас мундуктарыттан кэлбиттэрин үөрө-көтө көрсүстүлэр. Оҕо сылдьан бабетта бүрүчүөскэлээх, харахтарын подводкалаабыт эдэркээн, үчүгэйкээн да кыргыттар этилэр! Эдьийим Клавдия Петровна Яковлева салайбыт курстар хото кэлбиттэр. Кинилэр ортолоругар Василий Иннокентьевич Тимофеев, Федот Семенович Стручков, кэргэнни Тамара Петровна, Павел Петрович Николаевтар, Луиза Семеновна Алексеева довтолорун уруйдаан-айхаллаан көрсүстүлэр. Ити билэр дьоммун ааттаҕалаатым.

Тэрээһин кинигэлэр сүрэхтэниилэриттэн, студентар уонна преподавателлэр мастар-кылаастарыттан, араас оноһуктар, уруһуйдар быыстап-

каларыттан саҕаланна. Мин педколледж бэйэтин выпускнига, билигин преподаватель Мария Петровна Рехласова мастаркылааһыгар кылтан сувенир оҕорорго үөрөнним.

Салгыы 1970 с. педагогика учуутала Николай Ильич Бережнов суруйбут «Дьол» пьесатын уйадыа, ахта санаан көрдүбүт. Самодельной артыыстар олус бэркэ уобарастарын арыһан көрдөрдүлэр. Пьеса сангалы тыһыннанан эдэрдий эрчимнэринэн уонна талааннарынан сөхтөрдүлэр. Ветеран учуутал Николай Федорович Гурьев

**КОЛЛЕДЖ ВЕТЕРАНАРЫН,
ВЫПУСКНИКТАРЫН ТҮМТЭ**

урут да, билигин да олус да үчүгэйдик оонньоото. Онтон сценаҕа бу пьесаны туруорбут Мария Петровна Иванова, Үүйэ оруолун толорбут Луиза Семеновна Алексеева уонна да атыттар тахсан билигин толорооччулары кытта хаартыскаҕа түстүлэр.

Салгыы ыһыах түһүлгэтигэр биригэ үлэлээбит бухгалтербытын Екатерина Афанасьевна Дмитриеваны, Матрена Афанасьевна Пестрякованы, поварадарбытын Евдокия Шишкинаны, Анастасия Прокопьеваны, директорбытын Иннокентий Романович Москвитины, завучтун Василий Петрович Иванову, кини кэргэнин Валентина Семеновнаны уонна да атыттары кытта атах тэпсэн олорон истинник

эбэрдэлэстибит, сэхэргэстибит. Онтон парад, сэргэх концерт, выпускниктар мунгура суох тапталларын этэр долгутуулаах эбэрдэлэрэ буолла. Саамай истинг тыллар, тапталга билинии үөрэммит кыһаларыгар ананна.

Манна мин педучилищебыт 1977 с. бүтэрбит, кэлин Нам орто оскуолатыгар биригэ үлэлээбит СР үөрэбириитин туйгуна Алена Викторовна Замятиналыын кэпсэттим. Кини үрдүк үөрүүтүн үллэһиннэ. Үлэлиир Дьокуускайдааҕы лицейэ дьиз ыларыгар көмөлөспүт. Онтон быйыл ыам ыйын 28 күнүттэн бэс ыйын 2

күнүгэр Москва куоракка «Кэрээн илиигэр» салайар куруһуогун оҕолорун кытта «Сердце в детском ладошке» аан дойдутааҕы айар дьөбүр конкурсугар «Зов предков» муода коллекциятын көрдөрөн лауреат үрдүк аатын ылан кэлбит.

Үлэлээбит училищем билигин педколледж, педагогическай буола үүнэн-сайдан таһаарылаахтык үлэлээн, сайдамсайаҕас, олус сайдылаах ыччаттары сыл аайы үүннэрэ иитэ сылдьара – бу биһиги Сахабыт сирин саҕа көлүнэҕэ норуоттун мындырын-сатабылын инэрэ турдун, өссө да элбэх ситиһилэри баҕарабын!

Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА

Ыһыах-2013

Дьоллоох Дьокуускайга «Ус хатынҕа» ыһыах олус үчүгэй тэрээһиннээх барда. Хас эмэ сүүһүнэн тыһыынча киһи аһыллы сирин-туомун, Сахабыт сирин Президент Е.А. Борисов, маҕнайгы Президент М.Е. Николаев, куорат мэра А. Николаев эбэрдэ тылларын өрө көтөбүллэн туран көрдүбүт-иһиттибит. Үөрүүлээх аһыллы кэнниттэн былырыынҕытааҕар хас да төгүл элбэх киһилээх оһуохай – биһиги сахалар төрүт үгэстэрибин хас биридии бэйэбит ытыктыырбыт, ылынарбыт туһунан буолла.

Салгыы ыһыахпыт аһыллыбыт түһүлгэтигэр Саха республикатын үтүөлээх артыыстары Герман уонна Клавдия Хатылаевтар «Ырыа таңарата», «Төрүт доржоон» этно-музыка кииннэрин программата элбэх дьон болдомтогун тардан олус сөхтөрдүлэр. Кинилэр куорат 70-ча оҕолорун түмэн төрүт доржоонорбутун саха инструменттарыгар оонньоу үөрэтэн, сахалыы сылаас тыһыны, эйгэни инэрэн, ис туруктарынан диринник ылынан олус астынан туран оонньоуларын ситиспиттэрэ сөхтөрдө! Дьэ, кырдык даҕаны биһиги сахалар аан дойдусэҥээрэр музыкалаахпыт Хатылаевтар бэйэлэрэ уонна уһуйар оҕолоро өссө үрдүк чыпчаалга таһаараллара махталлаах уонна хайҕаллаах!

«Дьөһөгөй» – бу ансамбль оҕолоро былыргы сахалыы ырыалары толорон куппунтун-сүрбүтүн уһугуннардылар. Үс бөлөх «Кыыс-хотун», «Тэтим», «Кылыһах» ансамбллар барабаанна оонньоон ыйыргыттыттар олус сонун уонна ураты турукка көрөөччүлэри киллэрдилэр. Барабаанныт уолаттар барахсаттар икки бөлөххө хайдыспыттар – улаатан эрэр уонна кыра саастаахтар дьон. Бу маньык төрүт доржоонорбут былыр симэлийэ сыспыттарын тилиннэрэн, саналы тыһыннаан, умнуллубуту Хатылаевтар үүнэр көлүнэҕэ инэрэн, сөргүтэн дьонно-сэргэ тарҕаталлара махталлаах!

«Этно-эрато» аан дойдуттан кэлбит уонна бэйэбит ыччаттарбыт айбыт этничексэй муода фестивалын кыайылыахтарын дефилетэ урукку уонна билигин олох олус чугастар эбит дьон санааҕа аҕалар.



**«УС ХАТЫНҔА» –
КУОРАТ ЫҤЫАҒАР**

Салгыы «Дыгын оонньоуларыгар» сырыттым. Манна 13 уолан 2 күн устата күөн көрүстүлэр. Биһиги улууспуттан аан маҕнай кыттар 22 саастаах И.С. Гаврильев аатынан Нам орто оскуолатын 2009 с. бүтэрбит Антон Тойтонов кытынна. Туох барыта кыраттан саҕаланар. Антоммут аата республика спортивной эйгэтин хараҕын далыгар кирибит сый эрэ аңара буолла дьон комментатор быһаарда. «Киниттэн инникитин элбэҕи күүтэбит» диэтэ. Онон Антон «Дыгын оонньоуларыгар» уонна да спорт атын көрүгүнэригэр үрдүк ситиһилэниэ дьон эрэнэҕин. Кыайылыаҕынан Любомир Николаев таҕыста.

Күрэхтэһини спонсордара сыаналаах массыналары туруорбуттар. Хаартыскаҕа бирикскэ туруоруллубут массыналары уонна «Алмазы Анабара» генеральной директорун Матвей Николаевич Евсеевы уонна Ил Түмэн депутатын Александр Ким-Кимэни түһэрдим.

«Дыгын оонньоуларын» кэмигэр «Дьол түһэ» кинигэ автор С.Р. Лебедин-Хотой Сэмэни кытта билсистиим. Кинигэтин бэлэхтээтэ. Манна кини дьоллоох дьиз кэргэн уол оҕону хайдах иитиэхтээгин туһунан суруйууга эдэр ыалларга аһамыт. Мин бу кинигэттэн биэр эмэ түһүмэҕи редакция бэчээттээн таһаарара буоллар дьон баҕа санаалаахпын. Автор бу ый 15-16 күннэригэр Хатын Арыыга

күнүгэр Москва куоракка «Кэрээн илиигэр» салайар куруһуогун оҕолорун кытта «Сердце в детском ладошке» аан дойдутааҕы айар дьөбүр конкурсугар «Зов предков» муода коллекциятын көрдөрөн лауреат үрдүк аатын ылан кэлбит.

Үлэлээбит училищем билигин педколледж, педагогическай буола үүнэн-сайдан таһаарылаахтык үлэлээн, сайдамсайаҕас, олус сайдылаах ыччаттары сыл аайы үүннэрэ иитэ сылдьара – бу биһиги Сахабыт сирин саҕа көлүнэҕэ норуоттун мындырын-сатабылын инэрэ турдун, өссө да элбэх ситиһилэри баҕарабын!

Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА

Культура эйгэтигэр



**ҮТҮӨ ҮГЭСТЭРБИТИН,
ФОЛЬКЛОРБУТУН
СЭРГИИЛЛЭР**

Соторуга аҕыта, улууспут Үрүг Тунах ыһыаҕа ыһыллыбытын кэннэ, биэр дойдутаахпыт, уран тарбахтаах норуот мастара, СР культураны үтүөлээх үлэһитэ Анна Николаевна Зверева уонна культура нэһилиэстэбинэтин уонна муниципальнай тэрээһиннэри кытта биригэ үлэлээһин боппуруостарын сүрүннүүргэ СР культураны министрствотун иһинэн тэриллибит департамент салайааччыта Оксана Тагировна Михайлова Москва киин телевидениетин «Культура» ханаалын режиссерун уонна телеоператордарын Хатын Арыы нэһилиэтин Кыһыл-Дэриэбинэтигэр баар ыһыахтыыр сиргэ таһаардылар.



Москваттан кэлбит ыалдьыттарыт РФ культураны министрствотунан ылыныллыбыт «Россия норуоттарын культууралара» бырайыак чэрчитинэн «Сахалар культуураларыгар акка сүгүрүүйүү (культ коня)» диэн теманан үлэли кэлбиттэр. Тэрийээччилэр улуус культураны управлениетин үлэһитэри кытта сахалыы таҕастаах дьону муньан кэргэн тахсар кыһы сүүгүннэриини, арыалааһыны, кыстаах уол аймахтара көрсүһүүлэрин, уруу алгыһын, аты симээһини, кизэргэтиини көрдөрдүлэр, уһултардылар.

И. ИВАНОВ

Оҕо сайынҕы сынньалаҥа

АЙЫЛҒАНЫ ХАРЫСТААҢ

Мин «Сайды» оҕо айымньытын дьэтигэр дьарыктанабын. «Сайды» 2 лаабыр үлэлиир. 1 лаабыр салайааччыта Софронов Дьулустан Григорьевич, онно 12 оҕо сылдьар, лаабырдарын аата «Фауна». 2-с лаабыр салайааччыта Аргунова Александра Дмитриевна, онно 11 оҕо дьарыктанабыт. Лаабырбыт аата «Умсулҕан». Бу лаабырга мин старостабын. Аригамины, оонньоулары куораттан сылдьар Ульяна Геннадьевна диэн практикантка ытар. Лаабырга уопсайа 25 оҕо дьарыктанар, 3 учуутал үлэлиир. Лаабыр бастакы күнүгэр ойуурга күүлэйдии барбыппыт, онно эргэ хачыал баара. Ол тулата – барыта бөх. Маһынан оһуһуллубут фигуралары барытын тоһутаалаан кэби-спиттэрин хомуйбуппут.

*Айылҕабыт оҕотун
Таптыаҕын, харыстыаҕын.
Кини биһиги курдук –
Тыһынар тыһыннаах,*

*Кини биһиги курдук –
Ыттыыр-соннур.
Айыы Таңара
Айыы оҕотун
Харыстыаҕын!*

Анита ОКОНЕШНИКОВА,
5 кылаас үөрэнээччигэ, «Сайды»
оҕо айымньытын дьэитэ, Хомуस्ताах

**САЙЫН ЛААБЫР
БААРА ҮЧҮГЭЙ**

Мин «Умсулҕан» лаабырыгар сылдьабын. Онно тойугу, ырыаны үөрэтэбит уонна аригамылыбыт, уруһуйдуубут, айылҕа тахсабыт, оонньоубут. Салайааччы Аргунова Александра Дмитриевна тойугу, ырыаны үөрэтэр. «Сайды» лаабыр директора Винокурова Анастасия Николаевна диэн, директору солбуйааччы Избекова Айталиа Васильевна. «Умсулҕан» 11 оҕо, «Фауна» 10 оҕо сылдьаллар. Икки оҕо кэлбитэ – 12 буолбуттара. Онон «Сайды» оҕо айымньытын лаабырыгар сылдьар наһаа үчүгэй уонна интэриһинэй.

Өссө ойуурга тахсан уруһуйдаабыппыт, онно уруһуйдаан баран ойуурга сибидэй салгыны эбурийэн ылбыппыт, айылҕаны көрөргө-истэргэ, кэрээһэн сибэккилэри, бөдөн мастары, үөнү-көйүүрү, куһу-хааһы көрөргө-истэргэ, үөрэммипит. Айылҕа дьонно эмиз көмөлөһөр: мастар олбуорга, кизэргэлгэ эбэтэр атынҕа наадалар. Холубур, дьиз туттарга мас наада, ол мастары ойууртан ылбыттар, баанньык, душ – эмиз барыта мас. Өссө Саҕа дьылга харыйаны ойууртан ылааллар. Сибэккилэр дьизини кизэргэтэллэр, куһаҥан сыты суох онороллор уонна арамаат биэрэллэр. Ууну күөлтөн ылааллар, айылҕа күөлүттэн. Ол иһин айылҕаны харыстаан!

Маша КОРЯКИНА,

5 кылаас үөрэнээччигэ,

«Сайды» оҕо айымньытын дьэитэ, Хомуस्ताах

**Спорт – дьулуур,
спорт – тулуур**

Сочи «Аквалло» сыннаалан дьэтигэр нуучча дуобатыгар РФ дуобакка федерациятын президең Р.Р. Арутюнян бириинигэр бүтүн Россиятаагы турнир буолла. Намтан дуобакка спорт ветерана, РФ спордун маастара Розалия Егорова Нам орто оскуолатыгар үнүс кылааска үөрэнэр Эмма Софронованы илдьэн күрэхтэһиннэрдэ. Кырачаан Эмма дуобакка дьобурдааһын көрдөрдө. Сэттэтэ оонньоон 4,5 очкону ылан 2003-2004 сс. төрөөбүт кыргыттарга чемпионка үрдүк аатын ылла. Кини спорт маастардарыгар кандидаттары, маастардары чабылхайдык кыайталаабыта. Онон Нам улуунун дуобакка историятыгар биир улахан дьобуннаах ситиһини аралла. Манньк ситиһиилэр сыллата эбиллэн иһэллэрэ кини үөрдэр.

Ситиһиилэри түстүүр киһинэн, дуобат тренера, улуустуугар убаастабылга сылдьар Розалия Николаевна Егорова буолар. Кини дуобакка тренер буолуон иннинэ Намна ТХУ-р кылаабынай зоотехнигынан үлэһэбит. Ол көмүрүгэ тыа хаһаайыстыбатын көрдөрүүлэрэ саамай үрдүк таһымна тахса сылдьыбыттар. Спортка ситиһиилэрэ эмиз үрдүктэр. Ол курдук, РСФСР-га дуобакка төрдүс буолбута, норуоттар икки ардыларынаагы турнирдарыгар, фестивалларыгар хаста да бастаан турардаах. Биир көмүгэ ветераннарга Европа чемпионун аатын сүкпүтэ уонна иккитэ призердаабыта. Оннооҕор сүүрүүгэ тыа сириг дьахталларың спартакиадагыгар Россияга иккис миэстэни ылан турар. Кэргэнэ Роман Егоров эмиз Намна ырыынак саҥа киириитигэр ким хайа иннинэ таһаарылыахтык үлэлээн испитэ. Биир бастыг меценат, спорду тэрийээччи этэ. Онтон билигин Розалия Николаевна сааһырдым диэн быар куустан олобокко, дуобат тумара хонутугар ыччаты бэлэмнээһингэ,



**ДУОБАТ ХОНУУТУГАР
ЫЧЧАТЫ УГУЙАР**

оҕолору үөрэттигэ ситиһиилээхтик үлэлиир. Сотуртаабыта кини көрсөн аһыйах боппуруоһу ыйытан кэпсэттим.

- Розалия Николаевна, бу улахан күрэхтэһии уонна Эмма туһунан билиһиннэр эрэ

- Спордунан дьарыктаны олус ыарахан уонна элбэх дьулуур, сыраны эрэйэр. Эмманьылыбыта да оонньообута уонна кыайбыта диир тутах. Кини араата физкультура учуутала А.Н. Софронов кыһын кыра эрдэҕиттэн дуобакка сыралаһан турар бэлэмнээбитэ үчүгэй түмүк кэлэригэр сүүрүн тирэвинэн буолла. Ханньк бабарар оҕо төрөппүттэрэ көбүлүүр, өссө ылсыһан турар дьарыктанар, үбүлүүр буоллаһтарына уонна элбэх былааннаах үлэ кэнниттэн ситиһиилэр кэллэр. Эмма Намнаагы спорт оскуолатыгар Н.Г. Протопопова уонна миэхэ дьарыктанар. Бу улахан күрэхтэһиигэ Эмма 7 тууру оонньоон 4,5 очкону ылыыта балачча үчүгэй көрдөрүүнү этэр.

- Бэйэң төрөппүт оҕолорун оскуолаҕа үөрэнэр эрдэхтэри-

нэ дуобакка дьарыктанан РФ спордун маастарыгар кандидат буолбуттарың дуобаты таптааччылар өйдүлүр. Кинилэр билигин ханна тийдиһэр, тугунан дьарыктаналар?

- Уолбут Петр Сунтаар улуугар ыал буолан олоһор, икки оҕолоохтор, кэргэнинээн „Сунтаар-Ас“ кооперативка үүт аһы астааһынын дьарыктаналлар. Көмпүүтэргэ тыа хаһаайыстыбатын үлэтин салайыыга программалары онорон айар үлэнэн дьарыгырар. Общественнай олоһо көхтөөх ыччаттартан биридэстэрэ. Улахан кыспыт Алина Намна бииргэ үөскээбит уолугар А. Винокуровка кэргэн тахсан, үс оҕолоохтор. Кыра кыыспыт Муомаҕа кийиит буолан олоһор, юрист идэлээх, дьаһалтаҕа үлэлиир. Кэргэнэ Гаврил Поисеев идэтинэн эмиз юрист, судууяа көмөлөөччүтэ.

- Розалия Николаевна, кэпсээниң иһин махтал, дьиэ кэргэнгэр, үлэҕэр-хамнаскар ситиһиилэри баҕарыбыт.

М. ПЕТРОВА

**Спорт – дьулуур,
спорт – тулуур**

Муус устар 4-5 к. Чурапчага Республикатаагы Аҕа күрүбэ ытыллыбыта. Быйылгы күрэхтэһиигэ көккэ уларыйылылары киллэрбиттэр, холобура: оҕунан ытыгы, остуолбаа ытыгы, аркааны быраһы. Уопсай республика араас улуустарыттан 13 хамаанда кэлэн кыттыны ыллылар. Бу күрэхтэһиигэ Нам улуунуттан Искра курдук кырагынан баран сүрдээх талааннаах дьоннордоох, ыччаттардаах нэһиликтэн Эрчим, Григорий Ермолаевтар кыттан 13 хамаандаттан 3-с бириистээх миэстэни ыллылар.

Муус устар 27 к. хапсаҕайга улуустаагы биридиэлээн уонна хамаанданан бастыыр иһин турнир буолан ааста, 1996 с.т. уонна онтон балыс уолаттар кытыннылар. Бастык миэстэҕэ табыстылар: 30 кг – Жирков Гриша (НСОШ-2), «Самай түргэн кыайыы иһин» номинация кыайылааҕа, 35 кг – Осипов Пегя (Хатырык), 40 кг – Кузьмин Костя (НСОШ-1), «Эдэр кэскиллээх хапсаҕайдыт» номинация кыайылааҕа, 45 кг – Парников Арылхан (Хатырык), «Кыайыыга дьулуруун иһин» номинация кыайылааҕа, 50 кг – Никитин Афоня (Модут), 55 кг – Юмшанов Урсун (Модут), «Бастыг техника иһин» номинация кыайылааҕа, 62 кг – Потапов Ренат (Арбын), 70 кг – Пестряков Дьулус (НСОШ-2), 70 кг үөһэ – Парников Артур (НСОШ-1). Ону тэҥэ Тимур Новгородов (Партизан) «Самай кыраһыабай быраһыы иһин», Рома Слещов (Бөтүг) «Самай кыра саастаах хапсаҕайдыт» номинациялар хаһаайынырынан бу-

оллулар. Абсолютнай чемпион үрдүк аатын 55 кг Айаан Романов (Партизан), 62 кг үөһэ Ион Болтунов (НСОШ-2) ыланнар мунур кыайылыахтарынан табыстылар. Барыта 8 хамаанда кыттыны ыллы. Хомолтоҕо диэн Үөдэй, 1 Хомустаах, Хамаҕатта, Хатыг Арыс курдук улуус улахан оскуолалара хамаанда туруорбатылар.

Ыам ыйын 2-5 к. «Сааскы Эңсиэли» диэн кикбоксинга республикатаагы турнир буолан ааста. Уопсайа 85 спортсмен 6 улуустан – Нам, Хагалас, Горнай, Бүлүү, Ньурба, Сунтаар

**СПОРТ
СОНУННАРЫТТАН
БЫҤА ТАРДАН**

– кэлэн кыттыны ыллылар. Дьокуускай куораттан 6 хамаанда тэриллэн кэлбитэ: «Бэдэр», «Кут-сүр», «Хотой», «Сарыал», «Школа-21», «ДЮСШ-6». Нам улуунуттан оскуола оҕолоруттан 14 кыттааччы илин былдыһааччыларын кытта күөн көрсүүгэ киирсбиттэрэ. Фулконтакка 2001-2002 с.т. 39 кг Миша Протопопов (ХСФЛ) 3-с миэстэҕэ табыста; 1999-2000 с.т. Гена Черноградскай (Хамаҕатта) 39 кг ыйааһынна 1 миэстэни ылын ылла, 45 кг 3 м. – Алеша Сергеев (Үөдэй). Лоу-кик 1997-1998 с.т. 45 кг 3 м. Рустам Алексеев (НСОШ-1), 1 м. Михаил Терентьев (Үөдэй), 54 кг 2 м. Юра Васильев (НСОШ-1), 1 м. Дархан Барашков (Үөдэй), 60 кг 1 м. Михаил Колесов (НСОШ-1), 63,5 кг 3 м. Алеша Зырянов (Үөдэй), 67 кг 3 м. Ньургун Нератов (ХСФЛ), 71 кг 1 м. Володя Габьшев (НУГ) ыланнар сүргэлэрэ көтөбүлүннэ; 1995-1996 с.т. 54 кг 2 м. Алеша Сохрокумов, 63,5 кг 1 м. Айал Сви-

нобоев Үөдэй оскуолатын спортсменнара табыстылар.

Сылын ахсын ыгытыллар республикатаагы «Эркээни хочотун» бириинигэр Нам улуунун сүүрүктэрэ кыттыны ыллылар: 2000-2001 с.т. 1000 м Милена Кириллина (НСОШ-2) – 1 м., Ксюша Жиркова (Хамаҕатта) – 2 м., Катя Ли (НСОШ-2) – 3 м.; 1998-1999 с.т. 2000 м Никонов Айсен (НСОШ-2) – 1 м., Ира Игнатьева (НСОШ-2) – 2 м.; 1996-1997 с.т. 3000 м Майя Парникова (Хатырык) – 2 м., 5000 м Сандал Флегонтов (НСОШ-1) – 3 м.; 45-49 саастаах ветераннарга 10 000 м Андрей Бурашев – 1 м., 60 үөһэ саастаах дьахталларга Светлана Винокурова – 2 м., 65-69 саастаах эр дьонно Ион Васильев – 2 м.

Ыам ыйын 7 к. 1 Хомустааха улуус комплекснай спартакиадагың суотугар нэһиликтэр икки ардыларыгар сүүрүүгэ – эстафетаҕа – күрэхтэһии буолан ааста. Барыта 10 нэһилик, 80 спортсмен илин-кэлин түһүстүлэр. Хамаанданан түмүккэ: 16.48.66 бириэмэни көрдөрөн 1 м. Хамаҕатта хамаанда табыста, 2 м. – НПК-1 (16.53.34), 3 м. – Хатыг Арыс хамаандата (17.23.21). Эстафета кэнниттэн 100 м сүүрүү буолла: 9 кыыс, 10 уол. Кыргыттарга 14.70 бириэмэни көрдөрөн Оксана Сидорова (НПК) бастаата, 2 м. – Александра Сыромятникова, 3 м. – Сардана Осипова. Уолаттарга Илья Кривошапкин (12.41) – 1 м., Алексей Кутуков (Хатырык) – 2 м., Игорь Осипов (Хатыг Арыс) – 3 м. Хомолтоҕо диэн кыра нэһиликтэр кыттыбатылар.

**И. УВАРОВСКАЯ
- КУРУЛГЭН**

**ИЛ ТУМЭН:
ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ**

Разработать и принять законопроекты, способные улучшить жизнь якутян и ускорить развитие республики, – вот цель Государственного Собрания республики. Можно сколько угодно вещать с трибуны о справедливости, народном благе и мире во всем мире, но перемены от этого не наступят. Нужны конкретные решения, работающие законы. Чтобы наглядно убедиться, кто и что сделал за пять лет работы Госсобрания, стоит просто посмотреть, какие законы были приняты, кто их разработал и продвигал.

Например, за 2012 год в Ил Тумэн разработана и принята 81 законодательная инициатива. Большая часть из них исходила от депутатов «Единой России», от Правительства Якутии и Президента республики Егора Борисова. В законотворчестве был также замечен Конституционный суд.

Депутаты фракции «Единой России» инициировали закон «О комиссии Государственного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, представляемых народными депутатами Республики Саха (Якутия)». В социальной сфере единороссы инициировали и приняли законы «Об охране семьи, отцовства, материнства и детства», «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Республике Саха (Якутия)», «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», «О мерах государственной поддержки работников сельского хозяйства по санаторно-курортному лечению», «О республиканском материнском капитале «Семья», «Об охране здоровья населения в Республике Саха (Якутия)» и многие, многие другие.

А что же другие партии? За весь 2012 год отметилась только КПРФ. Представитель этой фракции предложил внести изменения в Закон «О языке в Республике Саха (Якутия)». Хорошо. Однако коммунисты почему-то выступили категорически против закона «О порядке предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Республике Саха (Якутия)». Во время голосования этого законопроекта все депутаты от КПРФ и «Справедливой России» дружно покинули зал заседаний. Напомним, речь тогда шла об увеличении финансирования этого проекта с 600 миллионов рублей до 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Представители коммунистической фракции обрушились с критикой на то, как реализуется закон. Мол, жилье строится некачественно, не в тех местах. Им было предложено разобраться с претензиями конструктивно – создать комиссию, выявить недостатки и устранить их. Но якутские коммунисты отказались. Легче оказалось просто выйти из зала. И в отсутствие кворума закон в тот день принят не был. Интересно, чем помешали сироты коммунистам и спавороссам?

Предварительное внутривнутрипартийное голосование «Единой России» на чисто опровергло все эти домыслы. Цифры говорят сами за себя: в «предвыборах» участвовало больше 100 тысяч избирателей, или 20% от общего их числа в РС (Я).

Конечно, вся борьба между кандидатами в депутаты будущего Ил Тумэн еще впереди. Но стартовые позиции партий-претендентов уже понятны. «Единая Россия» собирается идти в Ил Тумэн работать: готовить и принимать новые законы в интересах рядовых якутян. А коммунисты и «тумусовцы» – тормозить принятие этих законов и говорить красивые слова про народное благо.

Дмитрий СЕМЕНОВ

**ПОЧЕМУ ОППОЗИЦИЯ
ЗАЩИЩАЕТ КОРРУПЦИЮ?**

Представители самых разных политических сил едины в том, что с коррупцией надо бороться. Особенно – оппозиция. На словах. Но едва доходит до дела, зачастую – уголовного, картина меняется с точностью до «наоборот».

Ходить за примерами далеко не нужно. Их хватает. И по всей России, и в нашей республике. Взять, к примеру, дело мэра Нюрбы Гаврилы Васильева, которого правоохранительные органы обвинили в покушении на вымогательство взятки у предпринимателя. Напомним, что один из начальствующих представителей «Справедливой России» в Якутии попался на банальном «откате». Вместо того, чтобы признать очевидный факт или хотя бы дожидаться решения суда, якутские эсеры проводят пикеты в защиту чиновника. То ли они слезо и фанатично верят Васильеву. То ли через улицу пытаются оказать давление на суд. И то, и другое вызывает недоумение. А сами пикеты иначе, как дискредитацией «Справедливой России», не назвать. Якутянам впору крепко задуматься: а кто же у нас в эсерах ходит, если они так яростно бьются за человека, чья репутация не просто подмочена, а фактически уничтожена. Кстати, глава Нюрбинского улуса – **Борис Попов – состоит в той же партии.**

Такой же эсер, пока еще депутат Госдумы и один из лидеров несистемной оппозиции Илья Пономарев получил от фонда «Сколково» 750 тысяч долларов. Правоохранительные органы заинтересовались – а за что? Ведь Пономарев даже высшего образования не имеет. Уже есть две главные версии. Первая: эти деньги пошли на организацию протестных митингов в Москве. Чьи это деньги – пока неясно, но есть намеки на некие бизнес-круги, недовольные Владимиром Путиным. Вторая версия – от самого Пономарева, который уверен, что вся его вина в том, что он – оппозиционер. Улавливаете схожие с якутскими мотивы?

Все бы ничего, если бы при этом Пономарев не был организатором и лидером «Левого фронта». Эта организация объединяет борцов за социальную справедливость, честный труд, против тех, кто наживает капиталы сомнительным путем. И как теперь активистам «Левого фронта» понимать генеральную линию? Бабло побеждает зло? В Москве с поличным при получении взятки в 5 миллионов рублей был задержан руководитель одного из крупнейших российских банков. Казалось бы, причем здесь политика? Ни при чем. Если бы лидер партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров очень быстро не подал в суд ходатайство с просьбой не арестовывать взяточника, а оставить его на свободе под свое личное поручительство. «Я его очень хорошо знаю. Он всегда был честным, профессиональным человеком», – заявил Прохоров, который, видимо, всерьез рассчитывает со своей партией прийти к власти. В том числе – провести своих кандидатов в Ил Тумэн. Чтобы покрывать взяточников?

Остается вопрос: почему же оппозиция так самоотверженно защищает коррупцию? Похоже, ответ лежит на поверхности. Нечестно нежитые «черные» деньги – вопрос политического выживания для оппозиционеров. Задарма, за чистую идею, на площади сегодня люди не идут. Наверное, потому, что нет таких идей у оппозиции. А есть только жажда власти, как у нюрбинского Васильева или московского Прохорова.

Иван СЕРГЕЕВ



Понедельник, 8 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05, 04.20 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жизнь здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровья!
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «Женский доктор» 16+
17.00 Т/с «Перспектив Бра-зилии» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженемся!
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отражение» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Викинг» 18+
00.55 Х/ф «Иллюзия по-лета» 16+
02.45 Х/ф «Пустоголо-вые» 16+
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-вести
09.05, 04.15 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жизнь здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоро-вья!
13.35 Истина где-то ря-дом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на раз-вод 16+
16.10 Т/с «Женский док-тор» 16+
17.00 Т/с «Перспектив Бра-зилии» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженемся!
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отражение» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Викинг» 18+
00.55 Х/ф «Слишком кру-та для тебя» 18+
02.50 Х/ф «Гуру» 16+

Вторник, 9 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-вести
09.05, 04.15 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жизнь здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоро-вья!
13.35 Истина где-то ря-дом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на раз-вод 16+
16.10 Т/с «Женский док-тор» 16+
17.00 Т/с «Перспектив Бра-зилии» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженемся!
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отражение» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Викинг» 18+
00.55 Х/ф «Слишком кру-та для тебя» 18+
02.50 Х/ф «Гуру» 16+

РОССИЯ 1

Понедельник, 8 июля

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом глав-ном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны ин-ститута благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Ве-роника. Потерянное счастье» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь на миллион» 12+
22.55 Т/с «Раскол» 16+
01.00 Икона
02.05 Вести+

Вторник, 9 июля

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом глав-ном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны ин-ститута благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Ве-роника. Потерянное счастье» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь на миллион» 12+
22.55 Т/с «Раскол» 16+
02.05 Вести+

Среда, 10 июля

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом глав-ном

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отражение» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Викинг» 18+
00.55 Х/ф «Иллюзия по-лета» 16+
02.45 Х/ф «Пустоголо-вые» 16+

Среда, 10 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-вести
09.05 Контрольная за-купка
09.35 Женский журнал
09.45 Жизнь здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоро-вья!
13.35 Истина где-то ря-дом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на раз-вод 16+
16.10 Т/с «Женский док-тор» 16+
17.00 Т/с «Перспектив Бра-зилии» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженемся!
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отражение» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Викинг» 18+
00.55 Т/с «Дорс-мажоры» 16+
01.45 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 16+
03.50 Евгений Матвеев. «Всем сердцем - раз и навсегда»

Четверг, 11 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-вести
09.05 Контрольная за-купка
09.35 Женский журнал
09.45 Жизнь здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоро-вья!
13.35 Истина где-то ря-дом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на раз-вод 16+
16.10 Т/с «Женский док-тор» 16+
17.00 Т/с «Перспектив Бра-зилии» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженемся!
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отражение» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Викинг» 18+
00.55 Т/с «Дорс-мажоры» 16+
01.45 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 16+
03.50 Евгений Матвеев. «Всем сердцем - раз и навсегда»

Четверг, 11 июля

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом глав-ном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны ин-ститута благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Ве-роника. Потерянное счастье» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь на миллион» 12+
22.55 Т/с «Раскол» 16+
02.05 Вести+

Пятница, 12 июля

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом глав-ном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-ствия» 12+

вод 16+
16.10 Т/с «Женский док-тор» 16+
17.00 Т/с «Перспектив Бра-зилии» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженемся!
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отражение» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Викинг» 18+
01.45 Х/ф «Свадьба» 12+
04.00 Евгений Моргунов. Невыносимый балагур 12+
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-вести
09.05, 04.35 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жизнь здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоро-вья!
13.35 Истина где-то ря-дом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на раз-вод 16+
16.10 Т/с «Женский док-тор» 16+
17.00 Т/с «Перспектив Бра-зилии» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженемся!
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отражение» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Викинг» 18+
00.55 Т/с «Дорс-мажоры» 16+
01.45 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 16+
03.50 Евгений Матвеев. «Всем сердцем - раз и навсегда»

Пятница, 12 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-вести
09.05, 04.35 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жизнь здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоро-вья!
13.35 Истина где-то ря-дом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на раз-вод 16+
16.10 Т/с «Женский док-тор» 16+
17.00 Т/с «Перспектив Бра-зилии» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Один в один! На бис!
00.30 Концерт Кайли Миноуг 12+
02.20 Х/ф «Викторина» 12+

Суббота, 13 июля

05.15, 06.10 Х/ф «Ис-поведь содержанки» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Х/ф «Ах, додевил, додевил...»
08.20 М/с «Джейк и пира-ты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Играй, гармонь лю-бимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Татьяна Веденеева. Здравствуйте, я ваша тетя 12+

Суббота, 13 июля

05.15, 06.10 Х/ф «Ис-поведь содержанки» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Х/ф «Ах, додевил, додевил...»
08.20 М/с «Джейк и пира-ты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Играй, гармонь лю-бимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Татьяна Веденеева. Здравствуйте, я ваша тетя 12+

Суббота, 13 июля

04.50 Х/ф «Воспита-ние жестокости у жен-шин и собак» 12+
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Ве-сти-Москва
08.20 Минутное дело
09.20 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежур-ная часть
11.55 Честный детек-тив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Ис-точник счастья» 12+
16.45 Субботний ве-чер
18.40, 20.30 Подари мне воскресенье 12+
22.55 Х/ф «Миллио-нер» 12+
01.05 Х/ф «Оконча-тельный анализ» 16+

Воскресенье, 14 июля

05.40 Х/ф «Анискин и Фантомас»
08.20 Сам себе ре-жиссер
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «В полдень на пристани» 12+
16.05 Семяться раз-решается
18.00, 20.30 Подари мне воскресенье 12+
22.00 Х/ф «Дочь бая-ниста» 12+
00.00 Х/ф «Враг №1» 12+

12.15 Курская битва. И плавилась броня 12+
13.20 Х/ф «Освобожде-ние» 12+
15.10 Великая война
16.10 Операция «Послуш-ники». Между молотом и наковальней 12+
17.05 Дмитрий Певцов. «Мне осталось жить и верить» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Женский журнал
18.15 Кто хочет стать ми-ллионером?
19.20 «КВН». Премьер-лига 16+
21.00 Время
21.15 Сегодня вечером 16+
22.55 Х/ф «Бессонная ночь» 16+
00.50 Х/ф «Банда шести» 12+
02.35 Валентина Тереш-кова. Звезда космическо-го счастья
03.30 Футбол. Суперку-бок России. ЦСКА - «Зе-нит». Прямой эфир
05.30 Контрольная за-купка

Воскресенье, 14 июля

06.00, 10.00, 12.00 Но-вести
06.10 Х/ф «Вербовщик» 12+
07.40 Армейский мага-зин 16+
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые зает-ки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Назадники Брита-нской империи
12.55 Ералаш
14.00 Т/с «Жизнь и при-ключения Мишки Япон-чика» 16+
17.05 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
19.15 Вышка 16+
21.00 Время
21.15 Универсальный ар-тист 12+
23.00 «Невероятный Гуд-вин» 16+
23.55 Х/ф «Дневник Бри-джит Джонс» 16+
01.40 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн развлекаются» 12+
03.15 Х/ф «Макс ДыОган возвращается» 12+



8 июля, понедельник

06:00 «Сага күн-Новый день» 6+
07:00 «Саха сирэ» ин-формационнай биэрии программа
07:10 «Сага күн-Новый день» 6+
08:00 «Якутия» инфор-мационная программа
08:10 «Сага күн-Новый день» 6+
11:00 «Саха сирэ-Яку-тия» информационная программа
11:15 «Жизнь продол-жается...» (ТВ «Том-по») 6+
12:00 «Большая семья Каурцевых» (ТВ «Тик-си») 6+
12:15 «Күнчээн» Айыы обото 0+
12:30 «Жизнь прекрас-на» 6+
13:30 «Саха сирэ-Яку-тия» информационная программа
17:00 «К 50-летию Якут-ского ТВ» 6+
17:30 «Геван» 6+
18:00 «Саха сирэ» ин-формационнай биэрии программа
18:15 «Кэнчээри ыччак-ка эркээйи суолун тэл-эн» («Боробон» ТВ) 6+
18:45 «Күнчээн» Айыы о?ото 0+
19:00 «Якутия» инфор-мационная программа
19:15 «Открытая пар-тия» 12+
20:00 «Свои дети» 6+
20:30 «Саха сирэ» ин-формационнай биэрии программа
21:00 «Дьүүгэлэр» 12+
21:45 «Прометей»: Вче-ра. Сегодня. Завтра 12+
22:15 «Якутия» инфор-мационная программа
22:30 «Манчаары дой-дугуар Олонхо ыһаа-ба»: Эр бэрдэ 6+
9 июля, вторник
06:00 «Сага күн-Новый день» 6+
07:00 «Саха сирэ» ин-формационнай биэрии программа
07:10 «Сага күн-Новый день» 6+
08:00 «Якутия» инфор-мационная программа
08:10 «Сага күн-Новый день» 6+
11:00 «Саха сирэ-Яку-тия» информационная программа
11:15 «Хоту» ТХПК 15 сыла («Май») ТВ) 6+

РОССИЯ 2

Понедельник, 8 июля

11.00, 05.40 XXVII Летняя Универсиада в Казани
12.30 Страна спортивная
13.00, 18.30, 21.10, 04.45 Большой спорт
13.55, 19.20 XXVII Летняя Универсиада. Трансляция из Казани
14.55 XXVII Летняя Универсиада. Легкая атлетика. Прямая трансляция из Казани
18.00 XXVII Летняя Универсиада. Академиче-ская гребля. Прямая трансляция из Казани
20.15 XXVII Летняя Универсиада. Прыжки в воду. Мужчины. Трам-плин 1м. Финал. Прямая трансляция из Казани
21.45 XXVII Летняя Универсиада. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал. Прямая трансляция из Казани
22.50 XXVII Летняя Универсиада. Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция из Казани
00.00 XXVII Летняя Универсиада. Легкая атлетика. Финалы. Прямая трансляция из Казани
03.45 XXVII Летняя Универсиада. Баскетбол. Мужчины. Россия - Эсто-ния. Прямая трансляция из Казани

Вторник, 9 июля

11.00, 05.40 XXVII Летняя Универсиада в Казани
13.00, 15.30, 18.45, 04.45 Большой спорт
13.55, 19.35 XXVII Летняя Универсиада. Трансляция из Казани
15.55 XXVII Летняя Уни-версиада. Синхронное плавание. Со-ло. Про-извольная программа. Прямая трансляция из Казани
17.25 XXVII Летняя Уни-версиада. Синхронное плавание. Комбинация. Финал. Прямая тран-сляция из Казани
20.55 XXVII Летняя Уни-версиада. Спортивная гимнастика. Женщины. Личное первенство.

Среда, 10 июля

11:45 «Иван Бубякин-Чөгөчөч Нам» ТВ) 6+
12:15 «Күнчээн» Кэрэ биһигэ 0+
12:30 «Учүгэйиэн бу сиргэ!» 6+
13:30 «Саха сирэ-Яку-тия» информационная программа
17:00 «Ыраах-чугас ай-махтарбыт» («Боробон» ТВ) 6+
17:30 «Полярная звез-да» 0+
18:00 «Саха сирэ» ин-формационнай биэрии программа
18:15 «Хатыламмат кэрэ айылбаабытын харыстыабын» («Анаа-быр» ТВ) 6+
18:45 «Күнчээн» Кэрэ биһигэ 0+
19:00 «Якутия» инфор-мационная программа
19:15 «Дьокуускайга Дыгын оонньуула-ра-2013» 6+
20:15 «Эргимтэ» 12+
20:30 «Саха сирэ» ин-формационнай биэрии программа
21:00 «Progress». Евразийский симпозиум 6+
21:15 «Подробности» 12+
21:45 «Кинозавод» 6+
22:15 «Якутия» инфор-мационная программа
22:30 «Манчаары дой-дугуар Олонхо ыһаа-ба»: Олонхо тобойо 6+

Среда, 10 июля

06:00 «Сага күн-Новый день» 6+
07:00 «Саха сирэ» ин-формационнай биэрии программа
07:10 «Сага күн-Новый день» 6+
08:00 «Якутия» инфор-мационная программа
08:10 «Сага күн-Новый день» 6+
11:00 «Полярная звез-да» 0+
11:45 Мультки из дет-ства 0+
12:00 «Исиидэр Бараа-хап албан аатыгар үрү-н тунах ыһаах» («Хотун Булуу» ТВ) 6+
12:30 «Жизнь прекрас-на» 6+
13:30 «Ырыаттан тилли-бит сибэки» («Бэрдь-гэс» ТВ) 6+
17:00 «К 50-летию Якут-ского ТВ» 6+
17:30 «Геван» 6+
18:00 «Ысыах в Санга-ре» («Сангар» ТВ) 6+
18:15 «Тохтоо, биир түгэн» («Бэрдьгэс» ТВ) 6+
18:45 «Манчаары дой-дугуар Олонхо ыһаа-ба»: Уругу Олан 6+
19:15 «Тыа сирэ»

Среда, 10 июля

11:45 «Иван Бубякин-Чөгөчөч Нам» ТВ) 6+
12:15 «Күнчээн» Кэрэ биһигэ 0+
12:30 «Учүгэйиэн бу сиргэ!» 6+
13:30 «Саха сирэ-Яку-тия» информационная программа
17:00 «Ыраах-чугас ай-махтарбыт» («Боробон» ТВ) 6+
17:30 «Полярная звез-да» 0+
18:00 «Саха сирэ» ин-формационнай биэрии программа
18:15 «Хатыламмат кэрэ айылбаабытын харыстыабын» («Анаа-быр» ТВ) 6+
18:45 «Күнчээн» Кэрэ биһигэ 0+
19:00 «Якутия» инфор-мационная программа
19:15 «Дьокуускайга Дыгын оонньуула-ра-2013» 6+
20:15 «Эргимтэ» 12+
20:30 «Саха сирэ» ин-формационнай биэрии программа
21:00 «Progress». Евразийский симпозиум 6+
21:15 «Подробности» 12+
21:45 «Кинозавод» 6+
22:15 «Якутия» инфор-мационная программа
22:30 «Манчаары дой-дугуар Олонхо ыһаа-ба»: Олонхо тобойо 6+

Прямая трансляция из Казани
22.20 XXVII Летняя Уни-версиада. Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция из Казани
00.00 XXVII Летняя Уни-версиада. Легкая атлетика. Финалы. Прямая трансляция из Казани
04.00 XXVII Летняя Уни-версиада. Баскетбол. Мужчины. Россия - Укра-ина. Прямая трансляция из Казани

Среда, 10 июля

11.00, 05.05 XXVII Летняя Универсиада в Казани
13.00, 15.30, 19.00, 21.00, 23.30, 04.10 Большой спорт
13.55 XXVII Летняя Уни-версиада. Трансляция из Казани
15.55 XXVII Летняя Уни-версиада. Легкая атлетика. Прямая трансляция из Казани
19.50 XXVII Летняя Уни-версиада. Прыжки в воду. Женщины. Трам-плин 3м. Финал. Прямая трансляция из Казани
21.55 XXVII Летняя Уни-версиада. Синхронное плавание. Комбинация. Финал. Прямая трансляция из Казани
23.55 XXVII Летняя Уни-версиада. Легкая атлетика. Финалы. Прямая трансляция из Казани

Четверг, 11 июля

11.00, 05.40 XXVII Летняя Универсиада в Казани
13.00, 15.30, 18.50, 20.45, 23.20, 04.45 Большой спорт
13.55, 15.55 XXVII Летняя Универсиада. Трансляция из Казани
17.55 XXVII Летняя Уни-версиада. Прыжки в воду. Женщины. Син-хронные прыжки. Трам-плин 3м. Финал. Прямая трансляция из Казани
19.45 XXVII Летняя Уни-версиада. Прыжки в воду. Мужчины. Син-хронные прыжки. Вы-шка. Финал. Прямая трансляция из Казани
21.55 XXVII Летняя

Универсиада. Дзюдо. Женщины. Командное первенство. Финалы. Прямая трансляция из Казани
23.55 XXVII Летняя Уни-версиада. Легкая атлетика. Финалы. Прямая трансляция из Казани
04.00 XXVII Летняя Уни-версиада. Баскетбол. Мужчины. Россия - Укра-ина. Прямая трансляция из Казани

Пятница, 12 июля

11.00, 05.40 XXVII Летняя Универсиада в Казани
13.00, 15.30, 18.50, 20.45, 22.35, 04.45 Большой спорт
13.55, 15.55 XXVII Летняя Универсиада. Трансляция из Казани
17.55 XXVII Летняя Уни-версиада. Прыжки в воду. Мужчины. Син-хронные прыжки. Трам-плин 3м. Финал. Прямая трансляция из Казани
19.55 XXVII Летняя Уни-версиада. Прыжки в воду. Женщины. Синхронные прыжки. Трам-плин 3м. Финал. Прямая трансляция из Казани
21.55 XXVII Летняя Уни-версиада. Водное поло. Женщины. 1/4 финала. Прямая трансляция из Казани
23.55 XXVII Летняя Уни-версиада. Легкая атлетика. Финалы. Прямая трансляция из Казани
02.55 XXVII Летняя Уни-версиада. Баскетбол. Мужчины. Россия - Гер-мания. Прямая тран-сляция из Казани

Суббота, 13 июля

11.00, 07.00 XXVII Летняя Универсиада в Казани
13.00, 15.30, 18.50, 22.45, 03.50 Большой спорт
13.55, 15.55, 19.55 XXVII Летняя Универсиада. Трансляция из Казани
20.55 XXVII Летняя Уни-версиада. Волейбол. Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция из Казани
00.25 XXVII Летняя Уни-версиада. Баскетбол.

Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Казани
02.15 XXVII Летняя Уни-версиада. Волейбол. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Казани
04.45 Профессиональ-ный бокс. Хабиб Аллах-вердиев (Россия) про-тив Сулеймана М'байе (Франция). Бой за титул чемпиона мира по вер-сии WBA и IBO. Денис Грачев (

Специалист советует

Как известно, территория республики не является эндемичной по клещевому энцефалиту, но частота нападения иксодовых клещей на местное население фиксируется ежегодно и с каждым годом охватывает новые территории. По поводу присасывания клещей в лечебные учреждения республики в последние годы ежегодно в среднем обращается до 100 человек. В весенне-летний сезон 2012 г. в республике зарегистрировано 110 случаев нападения таежных клещей в 13 районах и г. Якутске. Наиболее частые случаи нападения таежного клеща фиксируются в Нерюнгринском (от 8 до 44

случаев в сезон), Алданском (от 4 до 20 в сезон), Ленском (от 2 до 19 в сезон) районах. Единичные случаи ежегодно регистрируются в Сунтарском, Амгинском, Кобьинском, Мирнинском, Нюрбинском, Хангаласском, Олекминском, Чурапчинском районах, г. Якутске и пригородах. Большинство случаев контакта с клещами связано с посещением лесной зоны с целью отдыха. По состоянию на 20.05.2013 г. зарегистрировано 4 случая укуса, в том числе 3 завозных из-за пределов территории республики.

Клещи являются опасными переносчиками возбудителей многих инфекционных заболеваний. И самым опасным из них является – клещевой энцефалит! Клещевой энцефалит – острое инфекционное вирусное заболе-

вание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу – работники лесхозов, геологоразведочных партий, строители автомобильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередач, топографы, охотники, туристы. Горожане заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках.

О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

Как можно защититься от клещевого энцефалита?

Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью неспецифической и специфической профилактики.

Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов (для организованных контингентов) или приспособленной одежды, которая не должна допускать заполнения клещей через воротник и обшлага. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у заплечных укреплений резинок. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк – в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой. Каждые 15 мин. необходимо осматривать свою одежду, и периодически проводить тщательную

проверку, обращая особое внимание на следующие части тела: шея, подмышки, паховая область, ушные раковины – в этих местах кожа особенно нежная и тонкая, и клещ чаще всего присасывается именно там.

Для защиты от клещей используют отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.

Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.

Меры специфической профилактики клещевого энцефалита включают:

– профилактические прививки против клещевого энцефалита проводятся лицам отдельных профессий, работающим в эндемичных очагах или выезжающим в них (командированные, студенты строительных отрядов, туристы, лица, выезжающие на отдых, на садово-огородные участки);

– серопротективную (непривитым лицам, обратившимся в связи с присасыванием клеща на эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту территории, проводится только в лечебно-профилактических учреждениях).

Все люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные территории, должны быть обязательно привиты.

ТО Роспотребнадзора в Намском районе

РАСПОРЯЖЕНИЕ 24 июня 2013 г. № 118

Об утверждении тарифа на летний водопровод 2013 года на территории МО «Хамагаттинский наслег»

В целях регулирования цен и тарифов на территории МО «Хамагаттинский наслег», на основании Федерального Закона – 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 16.09.03 г. и расчета, распоряжаюсь:

1. Утвердить и ввести в действие тариф на услуги летнего водопровода на хозяйственно-питьевые нужды населения с. Хамагатта в размере 500 руб. (пятьсот рублей) в месяц с хозяйства.

2. Опубликовать настоящее Распоряжение в средствах массовой информации.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения возлагаю на заместителя главы Максимова Г.Е.

Глава МО «Хамагаттинский наслег» И.Н. МАКСИМОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 28.06.2013 № 1384-р

Об аннулировании распоряжения главы улуса

Согласно Закона Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 г. 246-З № 499-III «О наделении органов местного самоуправления в Республике Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов)», во исполнения закона распоряжаюсь:

1. Аннулировать распоряжение главы улуса от 18.06.2013 г. № 1318-р «Стоимости угля с учетом доставки на 2013 год».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы улуса по экономике и финансам Л.И. Шарипову.

Глава улуса А. ИЛЬИН

От 26 июня 2013 г. ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, информируем о предоставлении в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, по адресу:

* Партизанский наслег, ур. Хара-Былыт, площадью 2000 кв.м, под ЛПХ (полевой земельный участок).

За справками обращаться в администрации соответствующих наслегов.

**Директор
Р.К. Колодезников**

От 26 июня 2013 года ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, информируем о предоставлении в аренду земельных участков из земель населенных пунктов, по адресу:

* Бетюнский наслег, с. Бютяй-Юрда, ул. им. Г. Христофорова, д. 7, площадью 1200,00 кв.м, под ИЖС.

* Бетюнский наслег, с. Бютяй-Юрда, ул. им. Г. Христофорова, д. 50, площадью 1200,00 кв.м, под ИЖС.

За справками обращаться в администрации соответствующих наслегов.

**Директор
Р.К. Колодезников**

От 26 июня 2013 года ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, информируем о предоставлении в аренду земельных участков из земель населенных пунктов, по адресу:

* с. Намцы, ул. Куннэх, д. 1, корп. 2, площадью 461,00 кв.м, под автосервис.

За справками обращаться в администрации соответствующих наслегов.

**Директор
Р.К. Колодезников**

От 26 июня 2013 г. ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, информируем о предоставлении в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, по адресу:

* Тастахский наслег, ур. Чайгытта, площадью 31227,00 кв.м, под ЛПХ (полевой земельный участок).

* Тастахский наслег, ур. Тарбанай, площадью 7267,00 кв.м, под ЛПХ (полевой земельный участок).

За справками обращаться в администрации соответствующих наслегов.

**Директор
Р.К. Колодезников**

От 24 июня 2013 года ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, информируем о предоставлении в аренду земельных участков из земель населенных пунктов, по адресу:

* с. Намцы, ул. Куннэх, 1/2, 500,00 кв.м, под автосервис.

За справками обращаться в администрации соответствующих наслегов.

**Директор
Р.К. Колодезников**

От 24 июня 2013 года ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, информируем о предоставлении в аренду земельных участков из земель населенных пунктов, по адресу:

* Хатын-Арынский наслег, с. Аппаны, ул. Новая, д. 6/1, площадью 1271,00 кв.м, под ЛПХ (приусадебный участок).

* Хамагаттинский наслег, с. Крест-Кытыл, ул. В.П. Жирковой, 18, площадью 1991,00 кв.м, под ЛПХ (приусадебный участок).

За справками обращаться в администрации соответствующих наслегов.

**Директор
Р.К. Колодезников**

От 24 июня 2013 г. ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, информируем о предоставлении в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, по адресу:

* Хатын-Арынский наслег, с. Аппаны, ур. Кубалах, площадью 60000 кв.м, для введения крестьянского (фермерского) хозяйства.

* Едейский наслег, с. Ымыяхтах, ур. Тонг-Бас, площадью 1504 кв.м, под Сайылык.

* Хомустахский 2-й наслег, с. Хатас, ур. Кырдыгас-Арыы, площадью 140000 кв.м, под ЛПХ (личное подсобное хозяйство).

За справками обращаться в администрации соответствующих наслегов.

**Директор
Р.К. Колодезников**

От 24 июня 2013 года ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, информируем о предоставлении в аренду земельных

МАХТАЛ

Икки бүүрүм akkaаcтаан Дьокуускай, Мирнэй, Новосибирской куораттар балыһаларынан сыл агарын кэрингэ эмтэнэн, олох күөстүү оргуйар үөһүгэр эмиэ киирэр дьоллоннум. Итиннэхэ, бастатан туран, туруулаһан туран эмтээбит үрүн халааттаах үлэһиттэргэ барыларыгар барҕа махталбын тиэрдэбин.

Аныгы кэмгэ туох барыта төлөбүрдээгин быһытынан, үп-харчы олус улахан быһаарар оруолланна. Кэли-бары ороскуотун, о.д.а. төлөбүрдэри холбуу аахтааха 2 мөлүйүнгүнэ чугаһыыр үп туттулунна. Маны булууга кэргэним Лидия Васильевна бийикки икки өттүтүн төрөптүгүтүбүт, аймахтарбыт, бииргэ үөрэммит табаарыстарбыт, үөрүүнү-хомолтону тэнгэ үллэстэр доҕотторбут дьонуннаах көмөнү онордулар. Өр сылларга Намнаабы ЖКХ директоруһан үлэ-лээбит аҕам А.Г. Кобяков тэрилтэтэ, СР ГУП ЖКХ, Горнай, Бүлүү, Хангалас, Чурапчы, Үөһэ Бүлүү филиаллара, Нам улуһун дьаһалтата, Хамагатта, Салбан, Үөдэй нэһиликтэрин дьаһалталара, «Нам» түмсүү, олорбут, олорор сирим Көбөкөн, Хамагатта нэһилиэгин оскуолаһара, балыһата, сынныалан киинэ, улуус журналистара, баһаарынай чааһа, биирдилээн дьоно-сэргэтэ мин туспар хайдах да сыаналамат үтүөнү онордулар. Ийэм Валентина Егоровна бокуоньук бииргэ үөрэммиттэрэ Томпоттон, Ленскэйтэн, Чурапчытан, Анабыртан, Абытан, Горнайтан, Хатастан, Дьокуускайтан үбүнэн көмөлөстүлэр. СР Государственной Мунһабын народнай депутата Э.Б. Березкин дьонуннаах кылаатын киллэрдэ. «Туймаада-Агро-снаб» ОАО, «Лена» гостиница ОАО, «КСК-Регион» ООО үтүө сананан салайтардылар. Маны таһынан төрөптүгүтүбүт, аймахтарбыт атастара, доҕотторо, билэр-билбэт дьоммут күүс-көмө буоллулар. Өбүгэлэриб ити да иһин: «Дьонноох киһи тутайбат!» – диэн эрдэхтэрэ. Нөрүүн нөргүй буолуохтун кинилэргэ барыларыгар!

Балыһа киһитэ буолуохтун, амарах санаалаах дьон көрүүтүгэр-истиитигэр кирибитим. Дьокуускайтан Мирнэй балыһатыгар, онтон Новосибирской куоракка уустук эпһэрээсийэ барарбар, мин туспар сүүрбүт-көпсүт, кэпсэти, быһаарсыы бөһөнү ытыгыһыт доҕотторбор Семен Кривогорнидынҕа, Григорий Прокопьевка олус диэн махтанбын. Мирнэй балыһатыгар сыттаһына, оҕолоругар ыалдыттыы сылдьар Хамагатта олохтооҕо Эльви Давыдовна Ушницкая сиэни кытта хаста да кэлэн көрүстэ, дойдубут сонунун кэпсээн сэргэхситтэ, миннигэс ас аһалан аһатта, оннооҕор Аҕа дойду көмүскээчилэрин күннэригэр бэлэх биэрэн мунгура суох үөртэ, сүргэбин көтөхтө. Ити эрэ буолуо дуо, ыарахан кэмгэ күүс-көмө, дурда-хаһа буолбут киһи мунгура суох махтанар түгэннэрэ. Көмөлөспүт бар дьоммор барҕа махтал буолуохтун.

**Григорий Кобяков,
Хамагатта**

ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА!

«Сахатранснефтегаз» объявляет, что оплата за газ должна производиться ежемесячно не позднее 10-го числа следующего за расчетным месяцем. При просрочке платежа в соответствии со ст. 155 ЖК РФ начисляются пени.

Не забывайте оплачивать за газ до 10 числа каждого месяца.

Пункты приема платежей за газ:

- касса Намского участка УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз», с. Намцы, ул. Ц. Аммосовой, 7, тел. 41-4-93, режим работы: 08.00-18.00 без перерыва. Выходной: суббота-воскресенье
- Намский филиал ФГУП «Почта России»;
- ОАО «Россельхозбанк»;
- Намский участок АК «Энергосбыт»;
- терминалы ОАО «Сбербанк России»

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) продолжает прием документов на выдачу разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Республики Саха (Якутия). Заявки на получение разрешений можно подать в электронном виде на электронную почту Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) по адресу: mintrans@sakha.gov.ru с пометкой в адресной строке «Отдел автомобильного транспорта». Кроме того, разрешение можно получить через Портал государственных и муниципальных услуг РС(Я) по адресу: pgusakha.ru в разделе «Транспорт». Здесь услуга предоставляется в категории «Выдача юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешений (дубликатов) на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Саха (Якутия)». В данной категории подробно описана информация о предоставлении услуги, перечень необходимых документов, как правильно их заполнить, консультация. По всем интересующим вопросам просим обращаться в Отдел автомобильного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) по телефону 42-11-31.

УВАЖАЕМЫЕ

**Директор
Р.К. Колодезников**

Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые ГБУ РС (Я) «Намская ЦРБ» с 1 июня 2013года.

№пп	Код по номенклатуре	Наименование платных услуг	Ед.изм.	Цена
I. Оказание услуг врачом в поликлинике				
1	01.065.01	Врач терапевт участковый 1 уч.	Одно посещение	154,00
2	01.065.01	Врач терапевт участковый 2 уч.	Одно посещение	175,00
3	01.065.01	Врач терапевт участковый 3 уч.	Одно посещение	172,00
4	01.065.01	Врач терапевт участковый 4 уч.	Одно посещение	172,00
5	01.015.01	Врач кардиолог	Одно посещение	146,00
6	01.033.01	Врач проктолог	Одно посещение	241,00
7	01.057.01	Врач хирург	Одно посещение	49,00
8	01.008.01	Врач дерматовенеролог	Одно посещение	125,00
9	01.023.01	Врач невролог	Одно посещение	161,00
10	01.028.01	Врач отоларинголог	Одно посещение	107,00
11	01.029.01	Врач офтальмолог	Одно посещение	182,00
12	01.035.01	Врач психиатр	Одно посещение	158,00
13	01.036.01	Врач нарколог	Одно посещение	109,00
14	01.001.01	Врач акушер-гинеколог	Одно посещение	121,00
15	01.065.01	Зав. поликлиникой	Одно посещение	124,00
16	06.09.007	Врач рентгенолог	Одно посещение	95,00
17	01.053.01	Врач уролог	Одно посещение	39,00
18	01.026.01	Врач общей практики 1-Хомустан ОСВ	Одно посещение	233,00
19	01.065.01	Врач общей практики Елейской ул.	Одно посещение	199,00
20	01.065.01	Врач терапевт Хамагатта ВА	Одно посещение	128,00
21	01.065.01	Врач терапевт Х-Арыы ВА	Одно посещение	152,00
22	01.065.01	Врач общей практики Модутской ВА	Одно посещение	209,00
23	01.065.01	Врач терапевт Поргианской ВА	Одно посещение	137,00
24	01.065.01	Врач терапевт Тюбинской ВА	Одно посещение	115,00
25	01.065.01	Врач терапевт 2-Хомустанской УБ	Одно посещение	143,00
26	01.065.01	Врач терапевт Кобянской УБ	Одно посещение	175,00
27	01.065.01	Врач терапевт Хатырской УБ	Одно посещение	142,00
II. Лабораторные анализы				
1	A 09.20.001	Микроскопическое исследование влагалищных мазков	один анализ	81,00
2	B 03.16.02	Общий клинический анализ крови	один анализ	165,00
3	B 03.16.03	Общий анализ крови (развернутый)	один анализ	214,00
4	A 09.28.003	Определение белка в моче	один анализ	78,00
5	A 09.05.003	Исследование уровня общего гемоглобина в крови	один анализ	29,00
6	A 08.20.014	Цитологическое исследование тканей матки	один анализ	121,00
7	A 12.05.005	Определение основных групп крови (A, B, O)	один анализ	107,00
8	A 12.05.006	Определение резус принадлежности	один анализ	180,00
9		Микрореакция РВ	один анализ	44,00
Серологические реакции на различные инфекции, вирусы				
10	A 12.06.016	Иммуно-ферментный анализ (ИФА) гепатит В	один анализ	269,00
11	A 12.06.016	ИФА гепатит С	один анализ	265,00
12	A 12.06.016	Хламидия G-A ИФА	один анализ	285,00
13	A 12.06.016	ИФА уреоплазма	один анализ	266,00
14	A 12.06.016	ИФА микоплазма	один анализ	265,00
15	A 12.06.016	ИФА цитомегаловирус G-M	один анализ	272,00
16	A 12.06.016	ИФА Рубелла	один анализ	265,00
17	A 12.06.016	ИФА лямблия	один анализ	167,00
18	A 12.06.016	Хеликобактерии	один анализ	269,00
19	A 12.06.016	ИФА Кандида	один анализ	263,00
20	A 12.06.016	иммуноферментный анализ РВ	один анализ	67,00
21	A 12.06.016	ИФА онкомаркеры СА-125	один анализ	284,00
22	A 12.06.016	Онкомаркер желудочно-кишечного тракта СА 19-9	один анализ	287,00
23	A 12.06.016	Простат специфического антигена (ПСА) - общий	один анализ	276,00
24	A 12.06.016	Онкомаркер желудочно-кишечного тракта РЭА	один анализ	304,00
25	A 12.06.016	Альфа-фетопротеин (АФП)	один анализ	275,00
26	09.05.010	Исследование уровня общего белка в крови	один анализ	79,00
27	09.05.011	Исследование уровня альбумина в крови	один анализ	88,00
28	09.05.017	Исследование уровня мочевины в крови	один анализ	92,00
29	09.05.020	Исследование уровня креатинина в крови	один анализ	93,00
30	09.05.021	Исследование уровня общего билирубина в крови	один анализ	72,00
31	09.05.022	Исследование уровня свободного и несвязанного билирубина в крови	один анализ	86,00
32	09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови	один анализ	42,00
33	09.05.025	Исследование уровня триглицеридов в крови	один анализ	54,00
34	09.05.026	Исследование уровня холестерина в крови	один анализ	60,00
35	09.05.027	Исследование уровня липопротеидов в крови	один анализ	90,00
36	09.05.034	Исследование уровня хлоридов в крови	один анализ	74,00
37	09.05.31	Исследование уровня калия в крови	один анализ	18,00
38	09.05.30	Исследование уровня натрия в крови	один анализ	24,00
39	09.05.041	Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови	один анализ	62,00
40	09.05.042	Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови	один анализ	63,00
41	09.05.045	Исследование уровня амилазы в крови	один анализ	75,00
42	09.05.046	Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови	один анализ	53,00
43	09.19.003	Исследование кала на гельминты	один анализ	79,00
44	09.05.018	Исследование уровня мочевой кислоты в крови	один анализ	75,00
45	09.05.044	Исследование уровня гамма-глобулинтрансферазы в крови	один анализ	71,00
46	09.05.032	Исследование уровня общего кальция в крови	один анализ	59,00
47	09.28.029	Определение альфа-амилазы в моче	один анализ	39,00
48	12.05.027	Определение протромбинового времени в крови или плазме	один анализ	136,00
49	12.06.019	Исследование ревматоидных факторов	один анализ	376,00
50	03.16.06	Общий анализ мочи (аппаратом)	один анализ	47,00
51	03.16.06	Общий анализ мочи (глазами)	один анализ	444,00
52	09.05.062	Общего трийотиронина (Т3) в крови	один анализ	420,00
53	09.05.062	Свободного тироксина сыворотки (Т4) в крови	один анализ	383,00
54	09.05.062	Тиреотропина плазмы крови	один анализ	383,00
III. Прейскурант цен на услуги водителей				
1	85.120.90	Фельдшер (без выезда)	один осмотр	54,00
2	85.120.90	при подозрении на алкоголь (без выезда)	один осмотр	353,00
3	85.120.90	Для определения «марихуаны»	один осмотр	164,00
4	85.120.90	Тест для определения 2х видов наркотиков	один осмотр	228,00
5	85.120.90	Фельдшер (с выездом в орг)	один осмотр	106,00
6	85.120.90	при подозрении на алкоголь (без выезда)	один осмотр	237,00
7	85.120.90	Для определения «марихуаны»	один осмотр	124,00
8	85.120.90	Тест для определения 2х видов наркотиков	один осмотр	181,00
IV. Лечение зубов и слизистой полости рта				
1	01.065.02	Консультация, совет	одно посещение	48,00
2	01.065.02	Анестезия	одно посещение	103,00
3	01.065.02	Анестезия аппликационная	одно посещение	42,00
4	01.065.02	Избирательное пришлифовывание 4 зубов	одно посещение	193,00
5	01.065.02	Наложение цементной пломбы при поверхностном или среднем кариесе	одно посещение	244,00
6	01.065.02	Наложение цементной пломбы при глубоком кариесе	одно посещение	413,00
7	01.065.02	Лечение пульпита, завершённое цементной пломбой в одно посещение		
8	01.065.02	однокорневого зуба	одно посещение	527,00
9	01.065.02	двухкорневого зуба	одно посещение	595,00
10	01.065.02	трехкорневого зуба	одно посещение	668,00
11	01.065.02	Лечение периодонтита, завершённое цементной пломбой (в одно посещение)		
12	01.065.02	однокорневого зуба	одно посещение	495,00
13	01.065.02	двухкорневого зуба	одно посещение	565,00
14	01.065.02	трехкорневого зуба	одно посещение	583,00
15	01.065.02	Лечение пульпита, завершённое цементной пломбой, (в 2 посещения)		
16	01.065.02	однокорневого зуба	одно посещение	492,00
17	01.065.02	двухкорневого зуба	одно посещение	553,00
18	01.065.02	трехкорневого зуба	одно посещение	613,00
19	01.065.02	Лечение периодонтита, завершённое цементной пломбой, (в 2-3 посещения)		
20	01.065.02	однокорневого зуба	одно посещение	496,00
21	01.065.02	двухкорневого зуба	одно посещение	579,00
22	01.065.02	трехкорневого зуба	одно посещение	636,00
23	01.065.02	Распломбирование корневых каналов зубов:		
24	01.065.02	однокорневой зуб	одно посещение	
25	01.065.02	канал пломбирован пастой на окись-цинковой основе	одно посещение	297,00
26	01.065.02	канал пломбирован полимеризуемой пастой	одно посещение	297,00
27	01.065.02	канал пломбирован цементом	одно посещение	536,00
28	01.065.02	Восстановление разрушенной коронки с помощью анкерных штифтов		
29	01.065.02	однокорневой зуб	одно посещение	479,00
30	01.065.02	многокорневого зуба	одно посещение	557,00
31	01.065.02	Осмотр, заполнение зубной формулы	одно посещение	41,00
32	01.065.02	Снятие пломбы	одно посещение	
33	01.065.02	цементной	одно посещение	147,00
34	01.065.02	композитной (химического отверждения)	одно посещение	207,00
35	01.065.02	композитной (светового отверждения)	одно посещение	267,00
36	01.065.02	Терапевтическое лечение травматического повреждения коронки зуба с сохранившейся пульпой	одно посещение	292,00

УЧУРЭХ ТЫПТАР

Күндүтүк саныр убайбытын, бырааппын, Үөдэй нэһилиэтин олохтообун **ЕГОРОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ** үөрүүлэх үбүлүөйүнэн уруйдаан-айхаллаан эбэрдэбитин этэбит, эдэрдии эрчимин элэппэккэ сылдыарыгар баҕарабыт. Үлэ үөрүүтүн билэн үйэтин тухары талааннаах тарбаҕынан туттан-хаптан үлэһит аатын үрдүктүк сүкпүтэ. Күндү киһибит, уһун сылларга биһигини үөрдэ-көтүтэ сырыт, үйэҥ уһаатын. **Балтыларын, убайын, кийиттэрин, уолун Миша, сиэнэрин**

Күндү ийэбитин, эбээбитин, хос эбээбитин, хос-хос эбээбитин, "Үлэ Кыһыл Знамята" уордьан кавалерын, тыа хаһаайыстыбатын үтүөлэх үлэһитин, Ленскэйтэн төрүттээх **ПАВЛОВА ОЛЫГА СТЕПАНОВНА** от ыйын 1 к. 99 сааһын туолар өрөгөйдөөх күнүнэн сүһүөхтээх бэйэбит сүгүрүөйөн туран эбэрдэлибит!

Баҕарабыт туйгун доруобуйаны, өссө да уһуннук олороргор.

Бары үчүгэйи кытары кыһын Фая, күтүөтүн Василий Протопоповтар, Намтан, Аллараа Бэстээхтэн сиэнэрин, хос-хос сиэнэрин

Хамаҕатта саха-француз лицейин интернатыгар уһун сылларга оҕо иитиитигэр кыһамнылаахтык үлэ-эбэбит, истинник саныр коллегабытын **ТАРБАХОВА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА** өрөгөйдөөх үбүлүөйүнэн итиитик-истинник эбэрдэлибит!

Баҕарабыт кырдал сир эниэтигэр үүммүт чиргэл тиит курдук бөҕө туруктаах чэгиэн-чэбдик доруобуйаны, сана тыллар ньургуһун сибэкки силиһин тардынан күн диэки дьулуурдаахтык талаан үүнэрин курдук ахсаабат дьулууру, саха алааһын аңаарыйар киэҥин курдук долгэи санааны, олонхо дойдутугар ойууланар оһуордаах-бичиктээх, уйгу-бийан тыһынаах, уһун, дьоллоох олоҕу! **Эбэрдэни кытта ХСФЛ коллектива**

Күндүтүк саныр, убаастыр таайбытын, Нам уллу-һун Бөтүн нэһилиэтин олохтообун, үлэ, тыбыл ветеранын **ГРИГОРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ КРИВОШАПКИН** 80 сааскын туолбут үбүлүөйдээх күнүнэн итиитик-истинник эбэрдэлибит!

Баҕарабыт саха алмааныны кытаанах доруобуйаны. Чугас дьонун, оҕолорун, сиэнэрин, хос сиэниг таптааларыгар бигээн күннүү күндэлэс, эдэрдии эрчимнээх олохтон! Эң биһиэхэ эйбээс сыһыанын, сүбэн-аман, тапталын иһин барҕа махтабытын тийэрдэбит. Айыыһытын алгыстастын! Ийиэхситин эңэрдэстин! Уһун дьоллоох олохтон диэн алгыбыт! Дом! Дом! Дом!



Бөтүнтэн Прядзниковтар, Ивановтар, Окочешниковтар, Павловтар, Бурашевтар

Күндү бырааппыт, убаастыр убайбыт, Нам уллу-һун биэр тарбахха баттанар сварщица **ФЕДОРОВ ДМИТРИЙ АНИСИМОВИЧ** 60 сааһын томтойо туолбутунан истинник эбэрдэлибит!

Баҕарабыт күн сиригэр бары үтөнү, туйгун доруобуйаны, бар дьонун махтааларыгар уйдаран ай-тут, тэлгэһэн иһэ күн араас сибэккинэн киэркэйэ турдун. Оҕолорун, сиэниг ситиһилэриттэн күүс ылан уһуннук дьоллоохтук олоҕу.

Бары үтөнү кытта биіргэ төрөөбүттэрин уонна кинилэр дьиэ кэргэттэрэ: бары Федоровтар, Обутовтар, Шадриннар, Поповтар, Емельяновтар, Сивцевтар

Күндүтүк саныр **ТАТАРИНОВА НАДЕЖДА ИНОКЕНТЬЕВНА** үйэ аңардаах үбүлүөйүнэн ис сүрэхпиттэн итиитик-истинник эбэрдэлибит!

Баҕарабыт күн сиригэр баар бары дьолу. Куруутун үөрэ-көтө сылдыаргар баҕарабыт.

Татаринновтар, Романовтар, Колодезниковтар, Мухомеловтар

РЕШЕНИЕ № 23 с. Булус от 02.07.2013 г.

Об утверждении состава комиссии ИКМО на проведение выборов главы МО «Тюбинский наслег» на 8 сентября 2013 года

В соответствии с ч. 4 статьи 35 Устава МО «Тюбинский наслег» Намского улуса Республики Саха (Якутия) в связи с изменением состава комиссии ИКМО утвердить состав комиссии:

1. Попова Дария Петровна – председатель, 1969 г.р., директор МБУ ЦД «Айхал», ВПП «Единая Россия».
2. Дьяконова Лири Наумовна – зам. председателя, 1970 г.р., начальник ОПС с. Булус, ВПП «Единая Россия».
3. Захарова Инга Дмитриевна – секретарь, 1986 г.р., ведущий специалист МО «Тюбинский наслег», ВПП «Единая Россия».
4. Дьяконова Татьяна Семеновна – член, 1959 г.р., помощник воспитателя МДОУ «Түбүчээһэ», ВПП «Единая Россия».
5. Попов Егор Романович – член, 1968 г.р., начальник ДПК, ВПП «Справедливая Россия».
6. Филиппова Галина Владимировна – член, 1970 г.р., ветеринарный врач ветучастка, с. Булус, ВПП «Единая Россия».

Председатель НСД К.К. Федоров

Информационное сообщение о выдвижении кандидатов на главу МО «Тюбинский наслег» Намского улуса

В связи с назначением выборов главы МО «Тюбинский наслег» Намского улуса на 8 сентября 2013 года ИКМО Тюбинского наслега сообщает, что согласно календарному плану выдвижение кандидатов, список кандидатов осуществляется с 2 июля 2013 г. до 18 часов 29 июля 2013 г.

Прием документов производится по адресу: с. Булус, ул. Центральная, д. 34. Режим работы ИКМО с 9 часов до 18 часов, суббота, воскресенье с 10 часов до 14 часов.

Подробнее с информацией можно познакомиться по телефону: 8(41162) 27703, 27725.

ИКМО Тюбинского наслега

